Dhivehi

Dhivehi **(ދިވެހި)**	
Andre namn:	dhivehi, divehi, divehi bas, divehli, mali, malikh, malki
Klassifisering:	Indoeuropeisk Indoiransk Indoarisk Øyindoarisk **Dhivehi**
Bruk	
Tala i:	Maldivane India
Dhivehitalande i alt:	287 196 (2000)[1]
Språkkodar	
ISO 639-1:	dv
ISO 639-2:	div
ISO 639-3:	div
Wikipedia på dhivehi	

Dhivehi eller **maldivisk** er eit indoarisk språk som blir tala av rundt 300 000 menneske på Maldivane, der det også er offisielt språk. Språket blir også tala på den indiske øya Maliku, der det er kjent som mahl.

Ein reknar med at dhivehi stammar frå maharashtri, eit prakritspråk som også er opphav til moderne marathi og singalesisk. Dhivehi er nært i slekt med singalesisk, som blir tala på Sri Lanka. Dhivehi har også hatt sterk påverknad frå arabisk, mellom anna på skriftspråket. Andre språk som har påverka dhivehi er er singalesisk, tamilsk, malayalam, hindi, fransk, persisk, portugisisk og engelsk. I dag blir det til dømes brukt mange engelske lånord.

Dhivehi er det sørlegaste indoeuropeiske språket. Saman med singalesisk dannar det undergruppa singelesisk-maldiviske språk. På grunn av den store spreiinga av dei maldiviske øyane har det utviklar seg regionale forskjellar i uttale og ordforråd. Desse er størst i nord og sør; folk frå Malé har til dømes store vanskar med å forstå dialekten ein bruker på Addu.[1]

Dhivehi uttrykker eit rangsystem med tre klassar eller nivå. Det øvste nivået, *reethi bas* eller *aadhe-vadainevvun*, blir brukt for å tiltala medlemmer av øvste klasse («blått blod»), og blir i dag mest brukt på radio og fjernsyn. Neste nivå blir brukt for å visa respekt for eldre, offisielle tjenestemenn og framande, og er kjend som *labba-dhuruvun*. Det tredje nivået blir brukt i uformell daglegtale.

Skrift

Dhivehi blir skrive med thaana, eit alfabet som berre blir brukt for dhivehi, og bli skrive frå høgre til venstre. Tidlegare var eit alfabet kalla dhives akuru, av sørindisk type og med motsett skriveretning, i bruk. Dhives akuru var utbreidd på øyane fram til 1700-talet, då islam kom til Maldivane. Det blei brukt fram til 1900-talet til korrespondanse med og på isolerte stader.

Referansar

1. Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=div)

- *Denne artikkelen bygger på «Dhivehi» frå Wikipedia på bokmål, den 16. desember 2012.*

Bakgrunnsstoff

- Useful Dhivehi words (http://maldiveslive.in/about-maldives/useful-dhivehi-words/) ved maldiveslive.in
- Dhivehi language - Audio Bible stories and lessons (http://globalrecordings.net/en/language/4696) ved globalrecordings.net



Tittelsida til *Divehi akuru*, ei bok av Bodufenvalhuge Sidi om det gamle skriftspråket. Sida viser både dhives akuru og thaana.

Autoritetsdata	GND (http://d-nb.info/gnd/4605662-2) · SUDOC (http://www.idref.fr/05069393X)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhivehi&oldid=3020434»

Denne sida vart sist endra den 11. februar 2018 kl. 11:46.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.